



CENTRALNA BANKA
CRNE GORE

Podgorica, 30. jun 2022. godine

Obavještenje o stopi kontracikličnog bafera kapitala za Crnu Goru tokom trećeg kvartala 2022. godine

Odlukom o stopi kontracikličnog bafera kapitala za treći kvartal 2022. godine, a u skladu sa Zakonom o kreditnim institucijama („Sl. list Crne Gore“ br. 72/19, 82/20, 8/21), Centralna banka Crne Gore odredila je stopu kontracikličnog bafera kapitala za treći kvartal 2022. godine. Stopa je određena na nivou od 0% ukupnog iznosa izloženosti riziku.

Stopa od 0% odnosi se na teritoriju Crne Gore tj. na relevantne izloženosti kreditnih institucija u Crnoj Gori, a u skladu sa članom 147 Zakona o kreditnim institucijama, svaka kreditna institucija je dužna da izračunava specifičnu stopu kontracikličnog bafera – kao ponderisani prosjek stope kontracikličnog bafera koja se primjenjuje u Crnoj Gori i onih stopa koje se primjenjuju u drugim državama u kojima kreditna institucija ima relevantne kreditne izloženosti.

U skladu sa članom 144 Zakona o kreditnim institucijama, CBCG je dužna da uz odluku o stopi kontracikličnog bafera kapitala objavi i obavještenje na svojoj internet stranici, a član 144 (uz član 141) Zakona propisuje informacije koje obavještenje mora da sadrži.


U nastavku su prikazani ključni nalazi analitičke podloge na bazi koje je donijeta odluka o stopi kontracikličnog bafera.

Kao polazišna osnova izračunat je tzv. referentni pokazatelj (engl. *buffer guide*). Za izračunavanje referentnog pokazatelja korišćen je tzv. standardizovani jaz kredita i BDP-a, u skladu sa Zakonom o kreditnim institucijama, odnosno u skladu sa Preporukom Evropskog odbora za sistemske rizike o smjernicama za određivanje stopa kontracikličnog bafera (ESRB/2014/1).


Na kraju prvog kvartala 2022. godine ratio kredita i BDP-a bio je na nivou od 55,4%. U odnosu na svoj dugoročni trend ratio je odstupao -8,1 p.p., što je bilo ispod donjeg praga od 2 p.p. tj. minimalne vrijednosti koja bi ukazivala na potrebu za uvođenje nenulte stope kontracikličnog bafera kapitala, čime je vrijednost referentnog pokazatelja bila 0%.

Nakon približavanja jaza kredita i BDP-a nultoj vrijednosti na kraju prvog kvartala 2021. godine, usljed snažnog pada BDP-a zbog pandemije koronavirusa, jaz se nakon oporavka BDP-a u nastavku 2021. godine vratio dublje u negativnu zonu, da bi se blago smanjio u prvom kvartalu 2022. godine.

Grafik 1 – Racio (%) i jaz (p.p.) kredita i BDP-a, Q1 2005 – Q1 2022



Grafik 2 – Referentni pokazatelj, %, Q1 2005 – Q1 2022



Pored referentnog pokazatelja, analizom su obuhvaćeni i drugi odabrani pokazatelji kojima CBCG prati ciklične sistemske rizike u Crnoj Gori.

Kreditni banaka, posmatrani kroz definiciju korišćenu za obračun referentnog pokazatelja, nakon usporavanja tokom većine 2021. godine, krajem 2021. i posebno u prvom kvartalu 2022. godine ostvarili su solidan rast. Novoodobreni krediti banaka su se u prvom kvartalu 2022. godine dodatno oporavili i dostigli nivo iz pretpandemijskog perioda, ali njihov rast ipak nije bio takav da je mogao dovesti do značajnog rasta stanja kredita u bilansima banaka.

Posmatrano prema sektorima i namjeni novoodobrenih kredita, pomenuta dinamika bila je vođena dinamikom novoodobrenih kredita stanovništva, a u okviru njih, gotovinskim (nenamjenskim) kreditima. Rizici po pitanju gotovinskih kredita stanovništva su tokom pandemije popustili, budući da su ti krediti opali, kao i njihovo učešće u kreditima stanovništva¹. Međutim, ročna struktura tih kredita i dalje je relativno nepovoljno pomjerena prema kreditima sa dugaćkim ročnostima.

Kamatne stope tokom pandemije su blago opale.

Bilansna kretanja banaka i u 2022. godini primarno karakteriše rast depozita, na način da su depoziti na istorijskom maksimumu. Upravo rast depozita uslovio je rast aktive banaka, s tim da su banke primljena sredstva mnogo više preusmjeravale u likvidnu aktivu, a manje u kredite. Likvidna aktiva je na kraju prvog kvartala 2022. činila 25,2% ukupne aktive, naspram 22,9% godinu dana ranije. Istovremeno, odnos kredita i depozita opao je na 80,4% (bruto), odnosno 76,8% (neto).

U prvom kvartalu 2022. banke su zabilježile nešto manji profit nego u istom periodu 2021. godine. Koeficijent solventnosti, koji banke održavaju bitno iznad regulatornog minimuma od 10%, na kraju 2021. godine iznosio je 18,5%². Učešće nekvalitetnih kredita je tokom pandemije povećano, ali ne značajno, tako da je na kraju prvog kvartala 2022. iznosilo 6,5%.

Kada je u pitanju tržište nekretnina, vrijednost hedoničkog indeksa cijena nekretnina (podatke proizvodi CBCG) iz posljednje ankete ukazuje na primjetan rast cijena nekretnina. Cijene stanova novogradnje (podatke proizvodi MONSTAT) u osjetnom su porastu. Ipak, cijene stanova novogradnje nijesu iznad maksimalnih vrijednosti u posljednjih 10 godina, i veoma su niže u odnosu na vrijednosti iz perioda buma iz 2006-08. godine.

¹ Ovi rizici su regulatorno stavljeni pod kontrolu i u narednom periodu donošenjem Odluke o makroprudencijalnim mjerama koje se odnose na kredite koje kreditne institucije odobravaju fizičkim licima („Sl. list Crne Gore“ br. 138/21).

² Posljednji raspoloživi podatak.



CENTRALNA BANKA
CRNE GORE

Novoodobreni stambeni krediti bili su u značajnom padu tokom većine pandemijskog perioda, ali su se oporavili zaključno sa krajem 2021. i nastavili sa rastom u 2022. godini. Kamatne stope na novoodobrene stambene kredite su veoma blago opale u pandemijskom periodu. Građevinska aktivnost je trenutno nešto niža nego prije pandemije.

Na tržištu kapitala aktivnost je i dalje prilično slaba, sa vrijednostima prometa i indeksa višestruko nižim u odnosu na vrijeme snažne ekspanzije iz 2007. godine.

S obzirom na navedeno, CBCG odredila je stopu kontracikličnog bafera kapitala od 0%. CBCG će, u skladu sa svojim makroprudencijalnim nadležnostima, nastaviti da redovno prati razvoj mogućih neravnotežnih odnosa u finansiranju potreba nefinansijskog sektora i stanovništva, te da kvartalno objavljuje stope kontracikličnog bafera kapitala.

Metodološke napomene za obračun referentnog pokazatelja:

Obračun racija i jaza kredita i BDP-a sproveden je na uzorku od Q1 2002. godine. Kvaziistorijski jaz izračunava se na cijelom uzorku, a rekurzivni jaz na desnostranom pomjerajućem uzorku (raspoloživih podataka u svakom kvartalu), pri čemu su posljednje opservacije uvijek iste za oba pokazatelja jaza. Istorijska distribucija izračunatog jaza predstavlja područje između najmanje i najveće vrijednosti jaza izračunate pomjeranjem uzorka udesno. Istorijska serija referentnog pokazatelja visine bafera prikazana je kao funkcija rekurzivnog jaza, pri čemu je sa gornje strane omeđena standardnim zakonskim maksimumom od 2,5% (izuzetno, stopa kontracikličnog bafera može biti i iznad 2,5%).

Izvori podataka:

1. MONSTAT, nominalni BDP. Podaci o BDP-u su preračunati kao godišnji kumulativi, tj. kao zbir vrijednosti BDP-a u datom kvartalu i tri prethodna kvartala. Podaci o BDP-u prije 2006. godine dobijeni su primjenom prosjeka učešća kvartalnih u godišnjim vrijednostima BDP-a za period Q1 2006 – Q4 2021.

2. CBCG, bruto krediti i druga potraživanja kreditnog tipa. Podaci o kreditima odnose se na zbir stanja kredita banaka, mikrokreditnih finansijskih institucija, lizing društava i faktoring društava na kraju kvartala, koje su te institucije odobrile nefinansijskom sektoru i stanovništvu, isključujući nerezidente. Tim kreditima nijesu dodati oni krediti koje su nefinansijski sektor i stanovništvo dobili od inostranih subjekata, zbog neadekvatne dužine, frekventnosti i pouzdanosti te serije podataka.